

OTVORENI PARLAMENT



Centar za demokratsku tranziciju



Skupština Crne Gore



Evropska unija

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina I ♦ Broj 7 ♦ Jul 2011. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 31. jula, koje, u formi mjesečnog biltena „Otvoreni Parlament“, pripremaju Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i Služba Skupštine Crne Gore.

Kao i prethodni i ovaj mjesec karakteriše Intenzivna zakonodavna aktivnost Skupštine. Skupština je u julu ukupno donijela 27 zakona, dok su skupštinski odbori raspravljali o 45 predloga zakona. Kroz vršenje nadzorne funkcije skupštinski odbori su, između ostalog, raspravljali o Godišnjem izvještaju o radu Ministarstva odbrane, Izvještaju o ukupnom stanju u Vojsci Crne Gore za 2010. godinu, Izvještaju o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama u 2010. godini kao i o Predlogu odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Avganistanu. Takođe, raspravljano je i o Izvještaju o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2010. godini i Izvještaju o radu Agencije za nadzor osiguranja u 2010. godini uz Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u 2010. godini.

Na predlog Vlade Crne Gore, Skupština je na desetoj i jedanaestoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2011. godini usvojila Predlog promjene Ustava Crne Gore i Dopunski predlog za promjenu Ustava Crne Gore. Takođe, izdajamo i donošenje: Zakona o nevladinim organizacijama, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu kao i Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš.

Ističemo donošenje Polugodišnjeg izvještaja o radu Skupštine Crne Gore za period od 1. januara do 30. juna 2011. godine koji je pripremila Služba Skupštine.

Bilten „Otvoreni Parlament“ se objavljuje svakog mjeseca kao dio projekta „Otvorene institucije“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Zbog godišnjih odmora neće izlaziti bilten za mjesec avgust tako da vas srdačno pozdravljam do sljedećeg izdanju u septembru, očekujući vaša mišljenja, kritike i sugestije, kako bismo ovaj bilten učinili još boljim i interesantnijim.

*S poštovanjem,
Dragan Koprivica,
Izvršni direktor CDT-a*



ZAKONODAVNA AKTIVNOST

Tokom jula, Skupština je donijela 27 zakona.

Na sedmoj sjednici, prvog redovnog zasijedanja u 2011. godini donijeti su sljedeći zakoni:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Na devetoj sjednici, prvog redovnog zasijedanja u 2011. godini donijet je Zakon o digitalnoj radio-difuziji.

Na desetoj sjednici, prvog redovnog zasijedanja u 2011. godini donijeta je Odluka o usvajanju Predloga za promjene Ustava Crne Gore kao i sljedeći zakoni:

Zakon o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, Zakon o izvršenju i obezbjeđenju, Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakon o sportu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putevima.

Na jedanaestoj sjednici, prvog redovnog zasijedanja u 2011. godini donijeta je Odluka



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”



o usvajanju Dopunskog predloga za promjene Ustava Crne Gore, Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore kao i sljedeći zakoni:

Zakon o nevladinim organizacijama, Zakon o DNK registru, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima, Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje, Zakon o dopunama Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, Zakon o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zakon o finansiranju političkih partija i Zakon o javnim nabavkama.

Na trinaestoj sjednici, prvog redovnog zasjedanja u 2011. godini donijet je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Češke Republike o ekonomskoj i industrijskoj saradnji. Takođe, donijet je Ustavni zakon o izmjeni Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Crne Gore, čime se produžava rok za usaglašavanje Zakona o izboru odbornika i poslanika sa Ustavom do 31. decembra 2011. godine.

Predlozi zakona razmatrani na odborima:

- **Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane matičnog Odbora za ljudska prava i slobode kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.



- **Predlog zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelne baštine** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheološke baštine** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o digitalnoj radio-difuziji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka sa Protokolom o implementaciji Sporazuma** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o DNK registru** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo..
- **Predlog zakona o potvrđivanju izmijenjenog Protokola II o zabrani ili ograničenju upotrebe mina, mina iznenađenja i drugih sredstava Konvencije Ujedinjenih nacija o zabrani određenih vrsta konvencionalnog naoružanja** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izvršenju i obezbjeđenju** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o tržišnoj inspekciji** predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”



pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.

- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kao i od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Konzularne konvencije između Crne Gore i Republike Bugarske** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao od strane i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
- **Predlog zakona o nevladinim organizacijama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od

strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za ljudska prava i slobode.

- **Predlog zakona o potvrđivanju Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o optičkim diskovima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
- **Predlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
- **Predlog zakona o zaštiti konkurencije** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o raftingu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.
- **Predlog zakona o lobiranju** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
- **Dopunski predlog za promjenu Ustava Crne Gore** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za



politički sistem, pravosuđe i upravu kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.

- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje kao i od strane Odbora za rodnu ravnopravnost.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje kao i od strane Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.



- **Predlog zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
- **Predlog zakona o državnim službenicima i namještenicima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ljudska prava i slobode kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planinskim stazama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.
- **Predlog zakona o građevinskim proizvodima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli državne pomoći** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o javnim nabavkama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od

strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

- **Predlog zakona o finansiranju političkih partija** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o dopunama Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o investicionim fondovima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog ustavnog zakona o izmjeni Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Crne Gore** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Češke o ekonomskoj i industrijskoj saradnji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.



NADZORNA AKTIVNOST

- Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore razmotrio je: Godišnji izvještaj o radu Ministarstva odbrane, Izvještaj o ukupnom stanju u Vojski Crne Gore za 2010. godinu, Izvještaj o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama u 2010. Godini i Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Avganistanu. Na sjednici su, po pozivu, učestvovali ministar odbrane, Boro Vučinić i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, viceadmiral Dragan Samardžić.
- Odbor za ljudska prava i slobode razmotrio je Informaciju o aktivnostima Ministarstva rada i socijalnog staranja u vezi sa nalazima iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije o stanju u JU Zavod „Komanski most“ i Preporukama Zaštitnika ljudskih prava i slo-



boda Crne Gore koje se odnose na JU Zavod „Komanski most“, Informaciju o aktivnostima Vlade Crne Gore u vezi sa trajnim rješavanjem pitanja raseljenih i interno raseljenih lica koja borave u Kampu Konik I i II i Informaciju o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave.

Nakon uvodnih napomena predstavnika predlagачa, ministra rada i socijalnog staranja, dr Suada Numanovića i pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava, Sabahudina Delića i šire rasprave u kojoj su učestvovali članovi Odbora, Odbor je, većinom glasova usvojio navedene Informacije i zaključio da Skupštini podnese izvještaje sa predlogom zaključaka.

- Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore razmotrio je Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2010. godini i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja u 2010. godini uz Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u 2010. godini. Odbor je, većinom glasova, odlučio da predloži Skupštini da usvoji navedene izvještaje. Odbor se upoznao i sa Izvještajem o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2010. godini, koji se Skupštini, u skladu sa članom 11 Zakona o Savjetu za finansijsku stabilnost, dostavlja na upoznavanje.

NOVOSTI IZ PARLAMENTA



Druga konferencija Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore

Druga konferencija Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore održana je u utorak 19. jula 2011. godine, u Velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Tim povodom prisutnima su se obratili potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Rifat Rastoder, predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija u Vladi Crne Gore, Milan Roćen, politički direktor Ministarstva vanjskih poslova u Vladi Slovačke, Peter Michalko, direktor Slovačke asocijacije za vanjsku politiku (SFP) Alexander Duleba i generalni sekretar Evropskog pokreta u

Crnoj Gori, Momčilo Radulović.

Cilj Konvencije jeste da sve društvene snage u Crnoj Gori doprinesu ubrzanju društvene, političke i ekonomske reforme u okviru procesa evropske integracije.

Projekat „Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore“ organizuju Evropski pokret u Crnoj Gori i Slovačka asocijacija za spoljnu politiku, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovačke i SLOVAKAID-a, uz učešće Skupštine Crne Gore i Vlade Crne Gore.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

Sastanak predsjedavajućih Odbora za ekonomiju, regionalnu politiku i infrastrukturu

Sastanak predsjedavajućih Odbora za ekonomiju, regionalnu politiku i infrastrukturu, održan je u Varšavi 17. i 18. Jula. Sastanak je okupio parlamentarce država članica Evropske unije i država kandidata za ulazak u EU a bio je posvećen različitim aspektima koji tretiraju pitanje kohezione politike, Strategiji Evropa 2020 kao i pitanju trans-evropskih transportnih mreža. Ispred Skupštine Crne Gore, učestvovali su poslanici Aleksandar Damjanović i

Veljko Zarubica, a u sastavu crnogorske delegacije bio je i Nj.E. Ivan Leković, ambasador Crne Gore u Republici Poljskoj.

Na sastanku je istaknuta potreba za snažnijom kohezionom politikom, parlamentarnom saradnjom i unaprijeđenjem trans-evropskih transportnih mreža. Takođe, pozdravljeno je učešće crnogorskih parlamentaraca i poslata poruka podrške u pogledu integracije Crne Gore u Evropsku uniju.

Okrugli sto "Parlament, mediji i građani"

Okrugli sto „Parlament, mediji i građani“ održan je utorak, 12. jula 2011. godine. Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici poslaničkih klubova u crnogorskom parlamentu, glavni i odgovorni urednici medija akreditovanih za praćenje skupštinskih aktivnosti, predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ambasade Velike Britanije u Podgorici.

Domaćin i uvodničar skupa bio je potpredsjednik Skupštine Crne Gore Rifat Rastoder koji je kazao da je cilj okruglog stola potreba da se 'kroz otvoreniju i konkretniju raspravu i razmjenu mišljenja i iskustava prepoznaju forme što adekvatnije saradnje parlamenta i medija', odnosno 'što adekvatnije prezentacije građanima suštine zakonskih i drugih akata koje parlament donosi.' Potpredsjednik Rastoder istakao je da je uspostavljanje čvršće veze sa medijima i povećanje stepena otvorenosti i saradnje, put do kvalitetnog, odgovornog i slobodnog novinarstva i medija.

Učesnike skupa pozdravila je i zamjenica ambasadorke Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori, Nj.E. Lian Stephens kao i predstavnik Fondacije Tomson Ro-

jtters, Pol Galager.

Okrugli sto organizovala je Skupština Crne Gore u okviru programa saradnje sa Vestminster fondacijom za demokratiju (WFD), u partnerstvu sa Fondacijom Tomson Rojtters (Thomson Reuters) iz Londona i Institutom za medije Crne Gore.



Delegacija Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije na COSAC sastanku u Varšavi

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore, Doc. dr Miodrag Vuković i zamjenik predsjednika Odbora, Vasilije Lalošević, učestvovali su na "COSAC" sastanku, u Varšavi. Ključna tema sastanka „COSAC-a“ bili su prioriteta poljskog predsjedavanja EU.

Poljska, kao predsjedavajuća zemlja od 1. jula do kraja 2011. godine, traži više Evrope, odnosno veću EU sa više članica i dublju integraciju, a u to se uklapaju sva tri prioriteta - i bezbjedna Evropa i Evropa u rastu i otvorena Evropa.

Konferencija odbora za evropske poslove nacionalnih parlamenata država članica Evropske unije

(COSAC) predstavlja važan okvir za saradnju nacionalnih parlamenata država članica Evropske unije. Budući da je Crna Gora država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore ima pravo učešća u radu COSAC-a u statusu promatrača.

Na prvom sastanku COSAC-a pod poljskim predsjedavanjem Evropskom unijom, bilo je riječi o 16. dvogodišnjem izvještaju o radu COSAC-a, vis-a-vis konfliktima na EU spoljašnjim granicama, pripremama za 46. Redovni sastanak COSAC-a i prioritetima poljskog predsjedavanja Evropskom unijom.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

Objavljen Polugodišnji izvještaj o radu Skupštine Crne Gore

Sa ciljem da doprinese što boljem informisanju javnosti o radu crnogorskog parlamenta, Služba Skupštine pripremila je Polugodišnji izvještaj o radu Skupštine Crne za period od 1. januara do 30. juna 2011. godine. U prvom dijelu Izvještaja prezentirane su sažete informacije o zakonodavnom djelovanju. Izvještaj sadrži i pregled nadzornih aktivnosti Skupštine i njenih radnih tijela. Ove godine prvi put je urađen Kalendar aktivnosti Skupštine, a radna tijela su usvojila godišnje izvještaje o radu u prethodnoj godini i planove rada do kraja tekuće godine, čije sprovođenje redovno razmatraju, što sve doprinosi boljem planiranju i efikasnosti rada.

U 2011. godini intenzivirana je i međunarodna ak-

tivnost Skupštine Crne Gore, prvenstveno kao rezultat sticanja statusa zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, što je takođe obuhvaćeno ovim izvještajem.

U polugodišnjem izvještaju o radu Skupštine date su i najvažnije informacije o saradnji sa civilnim sektorom, uključujući i potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Mrežom organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava, kao i pregled aktivnosti koje obezbjeđuju punu otvorenost i transparentnost rada Skupštine Crne Gore, što je svrha i ovog izvještaja.

Na kraju izvještaja, kao prilozi, dati su spsak zakona i drugih akata usvojenih u prvom polugodu ove godine, pregled rada Skupštinskih radnih tijela po mjesecima i pregled zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

20. godišnje zasjedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a

Tema ovogodišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a je bila „Jačanje efektivnosti i efikasnosti OEBS-a – Novi početak nakon Samita u Astani“

Stalna delegacija Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini OEBS-a boravila je na 20. godišnjem zasjedanju ove parlamentarne dimenzije, koje se održavala u Beogradu, od 6-10. jula 2011. godine.

Prvog radnog dana održan je sastanak Stalnog odbora, na kome je prisustvovao potpredsjednik Skupštine, Rifat Rastoder, kao šef delegacije. Na sastanku ovog odbora su, nakon uvodnih riječi predsjednika PS OEBS-a, Petrosa Efthymiou-a i izlaganja o njegovim aktivnostima tokom prethodne godine, predstavljeni i sljedeći izvještaji: izvještaj direktora Trezora, Roberta Battelli-a, o trenutnoj finansijskoj situaciji i godišnjim doprinosima, nakon čega je uslijedilo odobrenje Budžeta za 2011-2012 finansijsku godinu; izvještaj generalnog sekretara Parlamentarne skupštine, Spencera Olivera, kojim je naglašeno povećanje uloge Sekretarijata u proteklom periodu, kao i činjenica da parlamentarci OEBS-s sve više preuzimaju vodeću ulogu u posmatračkim misijama za izbore, kao što je to bio slučaj tokom proteklih izbora u BiH, Kirgistanu, Americi, Azerbejdžanu, Moldaviji, Bjelorusiji, Turskoj; izvještaji o aktivnostima Parlamentarne skupštine sa pojedinačnih posmatračkih misija, „Ad hoc“ odbora i izvještaji specijalnih predstavnika. Odlučen je i o rasporedu dodatnih stavki za uključivanje u dnevni red jednog od tri opšta odbora, odnosno Plenuma. Po završetku Stalnog odbora, održana je inauguralna plenarna sjednica

Drugog radnog dana održane su prve sjednice tri opšta odbora: Odbora za politička pitanja i bezbjednost, Odbora za ekonomska pitanja, nauku, tehnologiju i zaštitu životne sredine i Odbora za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja. Na sjednicama su predstavljeni

nacrti rezolucija, zajedno sa izvještajima pojedinačnih izvjestilaca, nakon čega je glasano o velikom broju amandmana na rezolucije, pristiglim u ova tri odbora.

Trećeg radnog dana PS OEBS-a održani su nastavci sjednica tri opšta odbora, na kojima su razmatrani preostali amandmani na nacrt Rezolucije „Jačanje efektivnosti i efikasnosti OEBS-a – Novi početak nakon Samita u Astani“, kao dodatne stavke i amandmana koji su podnijeti na tekstove istih. Dodatne stavke su predstavljale nacрте rezolucija na teme nacionalnih manjina, suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koje dovode do terorizma, Moldavije, pristupa OEBS-a za promociju sajber sigurnosti, koordinacije migracione politike unutar OEBS-a, nuklerane sigurnosti i zaštite životne sredine, promocije politike u korist romske populacije, kao i borbe protiv nelegalne trgovine ljudskim organima, koju je podnijela delegacija Srbije pri PS OEBS-a.

Petog i posljednjeg dana PS OEBS-a održano je plenarno zasjedanje, na kome je nastavljena debata o rezolucijama, koje su usvojene prethodnih dana na sjednicama tri opšta odbora. Generalni sekretar i direktor Trezora PS OEBS-a su predstavili svoje izvještaje, a takođe je obavljeno tajno glasanje za potpredsjednike Skupštine. Parlamentarci su ponovo izabrali predsjednika Petros Efthymiou-a na drugi mandat, u trajanju od jedne godine.

Na kraju zasjedanja je usvojena Beogradska deklaracija, na temu „Jačanje efektivnosti i efikasnosti OEBS-a – Novi početak nakon Samita u Astani“, za koju je glasalo više od 230 parlamentaraca iz 53 zemlje. Deklaracija predstavlja politički dokument koji čine rezolucije sa tri opšta odbora, kao i dodatne stavke – rezolucije na aktuelne teme, podnešene od strane nekoliko delegacija, koje su ujedno i preporuke za nacionalne parlamente i OEBS na teme ekonomije, sigurnosti i ljudskih prava.



TEMA BROJA



Promjena Ustava


Na predlog Vlade Crne Gore, Skupština je na desetoj i jedanaestoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2011. godini usvojila Predlog promjene Ustava Crne Gore odnosno Dopunski predlog za promjenu Ustava Crne Gore. Sa tim u vezi, Skupština je naložila Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo da sačini tekst Nacrta amandmana na Ustav.

U mišljenju o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji jedna od preporuka se odnosi na jačanje vladavine prava i to kroz depolitizovano i na zaslugama zasnovano postavljanje članova Tužilačkog i Sudskog savjeta, imenovanje državnih tužilaca, kao i kroz jačanje nezavisnosti, autonomije, efikasnosti i odgovornosti sudija i tužilaca.

Predlogom promjene Ustava Crne Gore, između ostalog, predlaže se da se čelnici tužilaštva i sudstva u Skupštini biraju većinom od ukupnog broja poslanika na prijedlog Sudskog, odnosno Tužilačkog savjeta a da sudije i tužioce imenuje i razrješava Sudski, odnosno Tužilački savjet.

Usvojenim Dopunskim predlogom za promjenu Ustava Crne Gore predlaže se da predsjednika Ustavnog suda biraju sudije te sudske instance, takođe predlaže se

i da se broj sudija Ustavnog suda poveća sa sedam na devet kao i da se imunitet obezbijedi i članovima Državne revizorske institucije.



PARLAMENTARNI POJMOVNIK

KVORUM¹. označava onaj minimalan broj, odnosno procent, nekog tijela čije se prisustvo, odnosno učešće u glasanju, tj. odlučivanju tretira kao uslov punovažnosti takvog čina glasanja ili odlučivanja. Kvorum se može sastojati od proste većine ukupnog broja članova tijela koji imaju pravo da odlučuju ili neka kvalifikovana većina (tj. većina veća od 50% plus 1) ili pak samo neki manji dio biračkog tijela. Obično se na prvom skupu ili glasanju/odlučivanju kao kvorum smatra neki veći dio ukupnog glasačkog ili biračkog tijela, pa ukoliko se taj uslov ne ispuni, onda se zakazuje novi skup, novo glasanje, novi izbori.

Prilikom otvaranja sjednice Skupštine Crne Gore, Predsjednik Skupštine utvrđuje da li je prisutna većina ukupnog broja poslanika to jest da li ima kvoruma. Kvorum je potreban za: početak sjednice; usvajanje zapisnika; utvrđivanje dnevnog reda i za odlučivanje. Dok, kvorum nije potreban u toku pretresa na sjednici. Primjenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđuje se kvorum i to na način što je svaki poslanik dužan da se lično identifikuje (prijavi) ubacivanjem identifikacione kartice u poslanički pult na svom sjedištu ili na osnovu evidencije generalnog sekretara Skupštine. Takođe, na zahtjev 10 poslanika, utvrđivanje kvoruma vrši se prozivkom poslanika.

¹ Izvor: Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993; Poslovnik Skupštine Crne Gore, član 90.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."



IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



Zakon o ustanovljenju narodnog praznika - 13. jula

Na osnovu člana 1 i 3 Odluke o konstituisanju CASNO-a kao najvišeg organa državne vlasti federalne Crne Gore, Pretsjedništvo Crnogorske skupštine donosi:

ZAKON O USTANOVLJENJU NARODNOG PRAZNIKA - 13. JULA

Čl. 1

Da bi se dostojno proslavljala uspomena na dan opštenarodnog ustanka protiv fašističkog okupatora i njegovih pomagača u Crnoj Gori, proglašuje se dan 13 jul narodnim praznikom Federalne Crne Gore, koji će

se svake godine najsvečanije proslavljati.

Čl. 2

Ovaj zakon stupa na snagu odmah.

Cetinje, 29. juna 1945.

Sekretar

NIKO PAVIĆ, s. r

Predsjednik

MILOŠ RAŠOVIĆ, s. r

*Rad Skupštine Crne Gore 1945-1950, eds. Č. Perović,
N. Ilić, Podgorica 1986, 65.*

IZ GALERIJE PARLAMENTA

Anka Burić: "Dijalog", 2005 - kombinovana tehnika na platnu, 178,5 x 180 cm

Među najzanimljivije i najautentičnije autorske pojave u crnogorskoj, a može se slobodno reći - i u jugoslovenskoj likovnoj umjetnosti posljednje dvije decenije, svakako spada Anka Burić. Na umjetničku scenu stupila je u osjetljivom trenutku velike promjene likovne umjetnosti koja se iznenada odigrala ranih osamdesetih.

Burićeva je na samom početku izgradila svijet koji je odmah uočen i u kritici identifikovan kao značajan autorski doprinos na krilu jezičkih transformacija u likovnim umjetnostima. Postizanje visokog stepena nove, drugačije ekspresivnosti za Burićevu je ključni razlog kreativnog djelovanja. Bez pretjerivanja se može reći da je upravo sa njenim djelom započela nova faza u živim tokovima aktuelnog crnogorskog stvaralaštva, koje danas ima posvećene mlade poklonike i vrijedne autore.

Redovni je profesor na odsjeku za grafiku Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

KALENDAR



1. jul

- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović razgovarao sa šefom Programa za Evropu Vestminster fondacije za demokratiju Aleksom Romaniukom. Sagovornici se saglasili da je suštinski važno da se nastavi i dalje unaprijedi uspostavljeni model rada koji garantuje proizvodnju konkretnih rezultata i mjerljivog napretka.



- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je u Bečićima predsjednika Vlade Republike Bugarske Boyka Borissova, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Tokom susreta razmijenjena su mišljenja o dugom pregovaračkom putu koji predstoji Crnoj Gori, a koji je Bugarska već savladala, kao i uopšte o mehanizmima i modelima saradnje malih zemalja, njihovoj ulozi na prostoru Zapadnog Balkana i mogućnostima saradnje u ključnim oblastima za region, kao što su energetika i infrastruktura.
- Predstavnici klubova poslanika Skupštine Crne Gore sastali su se danas sa Aleksom Romaniukom, šefom Programa za Evropu Vestminster fondacije za demokratiju (WFD). Sastanak je bio posvećen analizi programa saradnje, koji je otpočeo u maju 2010. godine potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Skupštine Crne Gore i Vestminster fondacije za demokratiju.

5. jul

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je danas u Podgorici predsjedavajućeg OEBS-a i ministra vanjskih poslova Litvanije Audroniusa Ažubalisa. Tokom susreta izraženo je zado-

voljstvo povodom aktivnosti koje OEBS u Crnoj Gori podržava, na planu reforme pravosuđa, policije, vladavine prava, reforme javne administracije, unapređenja zaštite životne sredine, borbe protiv korupcije i podrške Parlamentu, sa posebnim fokusom na usaglašavanje Izbornog zakona sa Ustavom i zastupljenost manjina u Parlamentu.

7. jul

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je u Podgorici generalnog direktora Direktorata za proširenje, g-dina Stefana Sanina. Sagovornici su istakli da je krajnje vrijeme za usvajanje teksta izbornog zakona, kao prioriteta u skupštinskom radu, posebno imajući u vidu da je njegovo usvajanje i usaglašavanje sa Ustavom ključna evropska preporuka.

8. jul

- Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore Miodrag Vuković razgovarao je danas sa savjetnikom Vlade Crne Gore u procesu evroatlantskih integracija Pejđžom Rifom. Obostrano je konstatovano da je ovaj trenutak od izuzetne važnosti za Crnu Goru te da bi trebalo učiniti sve kako bi uspješan niz pozitivnih rezultata koje je Crna Gora postigla bio nastavljen.

10. jul

- Stalna delegacija Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini OEBS-a boravila je na 20. godišnjem zasijedanju ove parlamentarne dimenzije, koje se održavala u Beogradu, od 6-10. jula 2011. godine. Na kraju zasijedanja je usvojena Beogradska deklaracija, na temu „Jačanje efektnosti i efikasnosti OEBS-a – Novi početak nakon Samita u Astani“, za koju je glasalo više od 230 parlamentaraca iz 53 zemlje.

11. jul

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, uputio je predsjedniku ruske Dume Borisu Grizlovu, povodom tragičnog potonuća broda »Bugarska«, telegram saučešća.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

KALENDAR



- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je danas u Podgorici visokog predstavnika Alijanse civilizacija Jorge Sampaio-a. Sagovornici su istakli da je Crna Gora primjer multietničke, multikulturalne i građanske države u Evropi, posebno u regionu Jugoistočne Evrope.
- Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore, Doc. dr Miodrag Vuković i zamjenik predsjednika Odbora, Vasilije Lalošević, učestvovali su na "COSAC" sastanku, u Varšavi.

12. jul

- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je uručio Trinaestojulske nagrade, pozorišnom reditelju Slobodanu Milatoviću, kompozitoru Žarku Mirkoviću i istoričaru Šerbu Rastoderu.



- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić čestitao Dan državnosti Crne Gore.

- Okrugli sto „Parlament, mediji i građani“ održan je u Skupštini Crne Gore. Učestvovali su predstavnici poslaničkih klubova u crnogorskom parlamentu, glavni i odgovorni urednici medija akreditovanih za praćenje skupštinskih aktivnosti, predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ambasade Velike Britanije u Podgorici.

18. jul

- Završen Sastanak predsjedavajućih Odbora za ekonomiju, regionalnu politiku i infrastrukturu. Sastanak predsjedavajućih, održan u Varšavi 17. i 18. jula, koji je okupio parlamentarce država članica Evropske unije i država kandidata za ulazak u EU, bio je posvećen različitim aspektima koji tretiraju pitanje kohezije politike, Strategiji Evropa 2020 kao i pitanju trans-evropskih transportnih mreža. Sastanku predsjedavajućih Odborima za ekonomiju, regionalnu politiku i infrastrukturu, ispred Skupštine Crne Gore, učestvovali su poslanici Aleksandar Damjanović i Veljko Zarubica, a u sastavu crnogorske delegacije bio je i N.J.E. Ivan Leković, ambasador Crne Gore u Republici Poljskoj.

19. jul

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je danas u Podgorici predsjednika Odbora za evropske poslove Parlamenta Republike Slovačke Ivana Štefaneca. Sagovornici su, između ostalog, razmijenili mišljenja i o mogućnostima daljeg razvoja parlamentarne saradnje, kao i konkretno saradnje parlamentarnih Odbora za međunarodnu saradnju i evropske integracije dvije države. Oni su istakli značaj procesa usvajanja evropske regulative i nesmetanog i efikasnog rada Parlamenta, u čemu, kako je istakao Štefanec, Slovačka može biti od velike pomoći Crnoj Gori.
- Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, Miodrag Vuković i zamjenik predsjednika Odbora, Vasilije Lalošević sastali su se danas sa Ivanom Štefanecom, predsjednikom Odbora za evropske poslove Parlamenta Slovačke. Tokom susreta, istaknuti su izuzetni prijateljski odnosi dvije države.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

KALENDAR



- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović sastao se sa ambasadorom Narodne Republike Kine Nj.E. Zhi Zhaolinom. U razgovoru je istaknuto da su odnosi između parlamenata dvije države veoma dobri, kao i to da postoje mogućnosti za unapređivanje saradnje kako na nivou parlamenata, tako i na nivou država.



- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić čestitao Dan opštine Berane.

20. jul

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je danas u Podgorici novoimenovanog ambasadora Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Izmira Talića. Tokom razgovora razmijenjena su mišljenja o spoljnoj i unutrašnjo-političkoj situaciji, kao i značajnijim pitanjima regionalne saradnje. Izraženo je obostrano zadovoljstvo tradicionalno prijateljskim odnosima dvije zemlje i naglašeno da je interes cijelog regiona što skorija integracija u Evropsku uniju.

21. jul

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić uputio je, povodom 22. jula Dana opštine Šavnik, čestitku predsjedniku Opštine Velimiru Perišiću, predsjedniku i odbornicima Skupštine opštine i građanima Šavnika.

22. jul

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je danas u Podgorici princa Nikolu Petrovića Njegoša. Tokom susreta najprije je izraženo zadovoljstvo nedavnim usvajanjem Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš u crnogorskom parlamentu, u



kojem se navodi da je ta dinastija detronizovana aktom nasilne aneksije Crne Gore 1918. godine. Zajednički je ocijenjeno da budućnost treba da bude usmjerena na dalji razvoj države Crne Gore, sa ciljem da izraste u visoko demokratsko i prosperitetno društvo, sa jasnim pravcima djelovanja u svim oblastima.

23. jul

- Povodom terorističkih napada u Norveškoj predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić uputio je telegramе saučešća Dagu Terje Andersenu predsjedniku Parlamenta Norveške, Thorbjornu Jaglandu, Generalnom sekretaru Savjeta Evrope i bivšem predsjedniku Parlamenta Norveške kao i Jensu Stoltenbergu, Predsjedniku Laburističke partije Norveške.

25. jul

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je u oproštajnu posjetu Petera Platea, ambasadora Republike Njemačke u Crnoj Gori.
- Delegacija Odbora za ekonomiju finansije i budžet učestvovala na sastanku predsjedavajućih Odbora za ekonomiju u Varšavi. Na sastanku su učestvovali članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Radojica Živković i Zarija Pejović.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Izraela Artura Kola.

28. jul

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić uputio je čestitku, povodom Dana opštine Plav, predsjedniku Opštine Skenderu Šarkinoviću, predsjedniku i odbornicima Skupštine opštine i građanima Plava.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."